



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**HLAHLOBO YA SELEMO LE SELEMO YA NAHA 2015
TATAISO YA HLAHLOBO
SESOTHO PUO YA LAPENG
KEREITI YA 3**

SELELEKELA

Hlahlobo ya selemo le selemo ya naha ya 2015 (ANA) e tla ngolwa dikolong tsohle tsa setjhaba le tse ikemetseng ho tloha ka Lwetse 2015. Ka nako ena baithuti bohle ba kereiti ya 1-3 batla ngola hlahlobo ya naha ya puo le mmetse. Sephetho sa hlahlobo se tla sebediswa ho bontsha kgatelopele e mabapi le boiphihlelo ba dipehelo tsa moralo wa diketsahalo tsa 2015 ho isa ho 2025.

Baithuti ba tla ngola hlahlobo ya selemo le selemo ya naha kotareng ya boraro. Lefapha la Thuto ya Motheo le nehelana ka ditokomane tsa tataiso ya hlahlobo ya Kereiti e nngwe le e nngwe thutong tsa Puo le Mmetse, le bonnyane ba lenane la thuto leo ba lebelletsweng ho le etsa selemong pele ho ngolwa hlahlobo. Tataiso ya hlahlobo e akaretsa mosebetsi o lekantsweng ho ya ka dikereiti le dithuto. Tataiso ya selemo le selemo ya naha ya 2015 e hlophisitswe mabapi le phetolelo ya lenanethuto la kharikhulamo e sebediswang mo kgahlelong.

MOKGAHLELO WA MOTHEO

Kereiting ya 1-3 dihlahlobo di tla akaretsa mosebetsi o balletsweng dikotara tse tharo tse qalang tsa selemo. Dikereiting tsena tataiso ya dihlahlobo e hlophisitswe ka dikholomo le mela e meraro. Bokgoni bo tla hlahlojwa bo hlahositswe kholomong ya pele, dikahare kholomong ya bobedi, le bokgoni bo tla hlahlojwa bo bontshitswe kholomong ya boraro.

Ho bohlokwa ho hlokomela hore hlahlobo ya selemo le selemo ya naha ya 2015 ha e bolele hore mosebetsi o lekanyeditswe ho rutwa le ho ruta feela nakong ya selemo. Kahoo, tataiso ya hlahlobo e fana ka bonnyane ba motheo wa kharikhulamo eo e lokelang hore e be e entswe mafelong a kotare ya boraro.

Ho lebelletsweng hore matitjhere a sebedise tataiso ena ya hlahlobo mmoho le disebediswa tsa lenane la hlahlobo.

Dikolo tse ikemetseng tse' kgethilweng, ke tseo tse tlang ho etsa kopo mme di ngodise e ka ba kereiti ya 3 kapa kereiti ya 6. Bana ba tla nka karolo ho hlahlobo ya naha ya selemo le selemo bakeng sa tshireletso ya dithuso tsa Mmuso.

Nomoro ya Referense	Bokgoni	Dikahare Ho lekola hore moithuti o kgona ho ...	Tekanyetso (%) ya matshwao kaofela hlahlobong	Matshwao Kaofela
1.	Ho bala le Medumo	<p>qoqa ka mmokotaba wa pale.(sehlooho-sebedisa moreo o nepahetsweng).</p> <p>qoqa ka baphetwa ba ka sehloohong paleng.(sebedisa moreo o nepahetsing)</p> <p>qoqa ka moralo wa pale (sebedisa moreo o nepahetsing)</p> <p>qoqa ka tatellano ya diketsahalo (Tatellano e nepahetseng ho funwe ka letshwao le le leng (1)</p> <p>qoqa ka dikamano tsa sesosa le ditlamorao (Potso e bulehileng)</p> <p>araba dipotso tsa boemo bo hodimo ba monahano ka tema e badilweng.(mohl. Ho fana ka maikutlo). (Potso e bulehileng)</p> <p>sebedisa ditemoso tse bonwang ho bua ka tema ya kerafo jwaleka dipapatso.</p> <p>Elellwa le ho sebedisa dipaterone tsa mopeleto,tsebo ya medumo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ditumammoho. • ditumannotshi. • <i>ho sebedisa dipaterone tsa mopeleto</i> <p><i>Sebedisa mantswa a qapodiswang le ho peletwa ka ho tshwana empa moelelo o fapane polelong.</i></p> <p>Bua ka kutlwisiso ho tswa ditshwantshong tse kang ditjhate, mohl. Hlalosa tshwano le phapang, le ho manolla, bapisa le tsebo e fapaneng.</p> <p>Bontsha kutlwisiso ya hae ho tswa di tshwantshong tse kang kerafo mohl. ho etsa papiso.</p>	45	18

Nomoro ya Referense	Bokgoni	Dikahare Ho lekola hore moithuti o kgona ho ...	Tekanyetso (%) ya matshwao kaofela hlahlobong	Matshwao Kaofela
2.	Ho ngola	Hlwaya le ho sebedisa makgethi, mabitsa le makopanyi (mme, empa) ka nepo.	55	22
		Sebedisa makgathe a jwale ka: lekgathele lekwale le lekgathe lefatile ka nepo.		
		Ngola mantswe ho bopa polelo ,o sebedisa di tihaku tse kgolo, dikgutlo,matshwao a potso, feelwana le diabula-diakwala.		
		Ho sebedisa maetsi ka tsela e nepahetseng. Ho ngola leetsi ho dumellana le moetsi. (dipolelo tse 2 mohl. Moshemane o <u>thetsa</u> mme wa hae,empa Bashemane <u>ba thetsa</u> bomme ba bona.)		
		<i>Ngola pale ya hao (boiqapelo) ka diratswana tse pedi kapa dipolelo tse 10 ka sehlooho seo ose fuweng.Sebedisa puo le matshwao a puo a nepahetsing.</i>		
		Kaofela	100	40

¹ Please comply with the CAPS requirements for weighting

- **Matshwao a ho qetela a potso 16 a akaretsa tse latelang:**

Matshwao a seratswana + dikahare + Puo/matshwao a puo le matshwao a mopeleto = Matshwao a ruburiki kaofela.

RUBURIKI

TSELA YA TEKOLO	TLHALOSO	MATSHWAO
Seratswana (letshwao 1)	Ha a ngolollotse ditaelo / lentswe le le leng,/ sekapolelo / dipolelo tse ka tlase ho3 / a nomorile dipolelo/ seratswana se le seng.	0
	Diratswana tse pedi sa dipolelo tse 3 kapa ho feta.	1
Dikahare (Matshwao a 3)	Ha a ngolollotse ditaelo / lentswe le le leng,/ sekapolelo kapa karolo ya polelo	0
	1-3 dipolelo tse bonolo tse tsamaelanang le sehlooho	1
	4-7 dipolelo tse nang le moelelo tse tsamaelanang le sehlooho kaofela.	2
	8-10 dipolelo tse nang le moelelo tse tsamaelanang le sehlooho.kaofela	3
Puo, matshwao a puo & mopeleto (matshwao a 2)	1-3 ya dipolelo tse nang le diphoso tse fetang 5 tsa puo, matshwao a puo kapa mopeleto kaofela	0
	1-5 ya dipolelo tse nang le diphoso tse 0-5 tsa puo, matshwao a puo kapa mopeleto kaofela. KAPA	1
	6-10 ya dipolelo tse nang le diphoso tse fetang 5 tsa puo, matshwao a puo kapa mopeleto kaofela.	
	8-10 ya dipolelo tse nang le diphoso tse 0-5 tsa puo, matshwao a puo kapa mopeleto kaofela.	2
	Matshwao Kaofela ao ho fanwang ka ona 6	